




## Grau de Perill 2 - Moderat



### Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Era pòca nhèu recenta e tanben plaques de vent formades pendent era nheuada se tròben ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en còtes mejanes e nautes. Es lauegi son de manera isolada de mida mejana e pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes orientades a sud-èst e sud e tanben apròp de còths e crestes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes son en casi isoladi grossudes e se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes.

Enes pales fòrça arribentes erbooses: Encara possibles lauegi d'esguitlament basau. Aguestes son de manera isolada de mida mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

### Mantell de neu

Eth mantèth de nhèu ei fòrça omogenèu, damb ua superfícia sòlta formada per gibra e cristaus facetadi. Enquiath matin queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament, locaument mès.

En còtes mejanes e nautes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu. En particular en còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Dimenge: A compdar de meddia eth temps serà fòrça soleienc

### Tendència

Deluns: A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.